

Thou Art the Christ

By Sister Amy A. Wright

First Counselor in the Primary General Presidency

Ikaw Mao ang Kristo

Ni Sister Amy A. Wright

Unang Magtatambag sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Primary

April 2025 general conference

We want our children to believe in Jesus Christ, belong to Jesus Christ and His Church through covenant, and strive to become like Jesus Christ.

When our son Eli was in fourth grade, his class set up a mock government where he was elected by his peers to serve as class judge. One day a sitting judge from the Utah Second District Court visited, put his official robes on Eli, and then administered an oath of office for their class. This ignited in Eli's young, impressionable soul a passion for studying law and the Lawgiver Himself, Jesus Christ.

After years of diligent effort, Eli received an invitation for an interview with one of his top choices for law school. He pronounced, "Mom, I was asked 10 questions. The final question was, 'Where do you derive your moral compass?' I stated that throughout history humankind has derived systems of morality by patterning their lives from archetypes. The archetype of morality I strive to pattern my life from is that of Jesus Christ. I stated if all of humanity abided by the teachings of Jesus Christ in the Sermon on the Mount, the world would be a better, more peaceful place." Then the interview ended, and he thought to himself, "There go my childhood dreams. No one in secular academia wants to hear about Jesus Christ."

Gusto nato ang atong mga anak nga motuo ni Jesukristo, mahisakop ni Jesukristo ug sa Iyang Simbahan pinaagi sa pakigsaad, ug maningkamot nga mahimong sama ni Jesukristo.

Sa dihang ang among anak nga lalaki nga si Eli naa sa grade four, ang iyang klase nagmugna og hinimo-himo nga gobyerno diin siya gipili sa iyang mga kaubanan nga magsilbi isip huwes sa klase. Usa ka adlaw ang naglingkod nga huwes nga gikan sa Ikaduha nga Distrito nga Korte sa Utah mibisita, mibutang sa iyang opisyal nga kupo ngadto ni Eli, ug dayon mipahigayon og pagpanumpa sa katungdanan alang sa ilang klase. Kini nakapadasig sa batan-on ug madawatong nga pagkatawo ni Eli nga magtuon pagka-abogado ug sa Maghuhukom Mismo, si Jesukristo.

Human sa mga tuig sa makugihong paningkamot, si Eli nakadawat og pagdapit alang sa usa ka interbiyo sa usa sa iyang labaw nga gipili nga eskwelahan sa abogasiya. Siya mipahayag, "Ma, gipangutana ko og 10 ka pangutana. Ang kataposang pangutana mao ang, 'Diin ka nagkuha sa imong moral nga kompas?' Akong gipahayag nga sa tibuok kasaysayan ang katawhan mikuha sa mga sistema sa moralidad pinaagi sa pagbase sa ilang kinabuhi gikan sa orihinal nga sumbanan. Ang orihinal nga sumbanan sa moralidad nga akong gipaningkamotan nga basehan sa akong kinabuhi mao ang kang Jesukristo. Akong gipahayag nga kon ang tanang katawhan mosunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo diha sa Wali sa Bukid, ang kalibotan mahimong mas maayo, mas malinawon nga dapit." Dayon ang interbiyo natapos, ug naghunahuna siya sa iyang kaugalingon, "Wala na ang akong mga pangandoy sa pagkabata. Walay bisan usa sa sekular nga akademya ang

Two weeks later, Eli was admitted with a scholarship. Before committing, we visited the campus. The law school looked like a castle and was set high on a hill overlooking a beautiful lake. Remarkably, as we walked through the magnificent library and stately corridors, we found on banners and carved in stone attributes from the Sermon on the Mount.

The Sermon on the Mount is decisively the most noteworthy discourse ever delivered, pioneering in its teachings. No other sermon can help us better understand the character of Jesus Christ, His divine attributes, and our ultimate purpose to become like Him.

Lifelong discipleship of Jesus Christ begins in our homes—and in Primary as early as 18 months of age. We want our children to believe in Jesus Christ, belong to Jesus Christ and His Church through covenant, and strive to become like Jesus Christ.

Believe in Jesus Christ

First, believe in Jesus Christ.

After the bread of life sermon, “many of [the Lord’s] disciples” found it hard to accept His teachings and doctrine, and they “went back, and walked no more with him.” Jesus then turned to the Twelve and asked a heart-wrenching question: “Will ye also go away?”

Peter responded:

“Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.

“... We believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.”

As Peter demonstrated, belief is “to have faith in someone or to accept something as true.” And for our faith to lead to salvation, it must be centered in the Lord Jesus Christ. “We ... exercise faith in [Jesus] Christ when we have an assurance that He exists, [an understanding] of His [true] character [and nature], and a knowledge that we are striving to live according to His will.”

ganahang maminaw mahitungod ni Jesukristo.”

Duha ka semana human niadto, si Eli nakadawat og scholarship. Sa wala pa mopasalig, gibisitahan namo ang kampus. Ang eskwelahan sa abogasiya mura og kastilyo nga gibutang ibabaw sa bungtod nga nag-ambo sa usa ka matahom nga linaw. Ang makapahingangha, samtang naglakaw kami sa nindot kaayo nga librarya ug halangdon nga mga hawanan, nakita namo sa mga bandila ug gikulit sa mga bato ang mga hiyas gikan sa Wali sa Bukid.

Ang Wali sa Bukidang kataposan nga labing maayo nga hinumdoman nga diskurso nga nahatag sukad. nagsugod sa mga pagtulun-an niini. Walay lain nga wali ang makatabang nato nga mas makasabot sa kinaiya ni Jesukristo, sa Iyang balaanong mga hiyas, ug sa atong kataposan nga katuyoan nga mahimong sama Kaniya.

Ang tibuok kinabuhi nga pagkadisipulo ni Jesukristo magsugod sa atong mga panimalay—ug sa Primary nga mag-edad og 18 ka bulan. Gusto nato ang atong mga anak ngamotuoni Jesukristo, mahisakopni Jesukristo ug sa Iyang Simbahan pinaagi sa pakigsaad, ug maningkamot ngamahimongsama ni Jesukristo.

Motuo ni Jesukristo

Una, motuo ni Jesukristo.

Human sa pan sa kinabuhi nga wali, “daghan sa mga tinun-an [sa Ginoo]” naglisod sa pagdawat sa Iyang mga pagtulun-an ug doktrina, ug sila “mitalikod, ug wala na managpanglakaw uban kaniya. Dayon si Jesus milingi ngadto sa Napulog Duha ug nangutana og usa ka makapatandog nga pangutana: “Buot ba usab kamong mobiya kanako?”

Mitubag si Pedro:

“Ginoo, kang kinsa man kami moadto? ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing dayon.

“... Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhing Dios.”

Sama sa gipakita ni Pedro, ang pagtuo mao ang “pagbaton og hugot nga pagtuo diha sa usa ka tawo o pagdawat sa usa ka butang ingon nga tinuod.” Ug aron ang atong pagtuo mopaingon ngadto sa kaluwasan, kinahanglan kini nga nakasentro kang Ginoong Jesukristo. “Kita ... magpakita og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo kon kita adunay kasegurohan nga Siya buhi, may panabot sa Iyang tinuod nga kinaiya ug kinaiyahan, ug kahibalo nga kita naningkamot

Our beloved prophet, President Russell M. Nelson, declared, “Faith in Jesus Christ is the foundation of all belief and the conduit of divine power.”

How can we help children strengthen their belief in Jesus Christ and access His divine power? We need to look no further than to our Savior Himself.

“[The Lord] spake unto the people, saying:

“Behold, I am Jesus Christ. ...

“Arise and come forth. ...

“... The multitude went forth, and thrust their hands into his side, and did feel the prints of the nails in his hands and in his feet; and this they did do, going forth one by one ... and did see with their eyes and did feel with their hands, and did know of a surety and did bear record, that it was he.”

I invite you to ponder what this can look like in the life of young children. Do they hear testimonies of Jesus Christ and His gospel? Do they see reverential, worshipful images of His ministry and godhood? Do they feel and recognize the Holy Ghost testifying of His reality and divinity? Do they know of His message and mission?

Belong to Jesus Christ and His Church

Second, belong to Jesus Christ and His Church.

King Benjamin’s people experienced a mighty change of heart and by covenant dedicated their lives to doing God’s will. Because of the covenant they made with God and Jesus Christ, they were “called the children of Christ, his sons, and his daughters.” As members of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we have a covenantal responsibility to build His kingdom and prepare for His return.

How can we help children make and keep sacred covenants? In the Come, Follow, Memento

nga magpuyo sumala sa Iyang kabubut-on.”

Ang atong mahal nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson, namahayag, “Ang hugot nga pagtuo diha kang Jesukristo mao ang pundasyon sa tanan nga tinuohan ug agianan sa balaang gahom.”

Unsaon nato sa pagtabang ang kabataan nga mapalig-on ang ilang pagtuo ni Jesukristo ug makaakses sa Iyang balaang gahom? Dili na kita kinahanglan nga motan-aw pa og layo kay sa atong Manluluwas Mismo.

“[Ang Ginoo] namulong ngadto sa katawhan, nag-ingon:

“Tan-awa, Ako si Jesukristo. ...

“Tindog ug duol kamo kanako. ...

“... Ang pundok sa mga katawhan miduol ngadto kaniya, ug mihikap pinaagi sa ilang mga kamot ngadto sa iyang kilid, ug mibati sa mga agi sa mga lansang sa iyang mga kamot ug sa iyang mga tiil; ug kini sila mihimo, miduol tagsa-tagsa ... ugnakakitauban sa ilang mga mata ugmibatiuban sa ilang mga kamot, nasayodsa pagkatinuod ugnagpamatuod, nga siya kadto.”

Ako modapit kaninyo sa pagpamalandong kon sa unsang paagi kini makita diha sa kinabuhi sa gagmayng bata. Sila banakadungog mga pagpamatuod kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo? Sila banakakitaog matinahoron, mapanalanginon nga imahe sa Iyang pagpangalagad ug pagka-dios? Sila banakabatiug nakaila sa Espiritu Santo nga nagpamatuod sa Iyang katinuod ug kabalaan? Sila banakahibalosa Iyang mensahe ug misyon?

Pagpasakop kang Jesukristo ug sa Iyang Simbahan

Ikaduha, pagpasakop kang Jesukristo ug sa Iyang Simbahan.

Ang katawhan ni Hari Benjamin nakasinati og dakong kausaban sa kasingkasingug pinaagi sa pakigsaad mipahinugod sa ilang kinabuhi sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Tungod sa pakigsaad nga ilang gihimo uban sa Dios ug ni Jesukristo, sila “gitawag nga mga anak ni Kristo, iyang mga anak nga lalaki, ug iyang mga anak nga babaye.” Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita adunay responsibilidad sa pakigsaad sa pagtukod sa Iyang gingharian ug mangandam alang sa Iyang pagbalik.

Unsaon nato sa pagtabang ang kabataan nga maghimo ug magtuman sa balaang mga pa-

ual, in appendix A and B, we find conversation starters and lessons that will empower families and support teachers and leaders in their sacred responsibility to prepare children for a lifetime on God's covenant path.

Become like Jesus Christ

Third, become like Jesus Christ.

In the Book of Mormon, the Savior admonished His newly called disciples to emulate Him as closely as possible: "What manner of men ought ye to be? Verily I say unto you, even as I am."

How can we help baptized and confirmed children fulfill their covenantal responsibility to gather themselves and others unto Jesus Christ? Lifelong discipleship requires us to "be ... doers of the word, and not hearers only."

When extending invitations to the Lord's youngest disciples, please take every opportunity to lead them, guide them, walk beside them, and help them find the Way. Counsel with these precious little ones as they prepare to teach, testify, pray, or serve so they are confident and experience joy in fulfilling their responsibilities. Seek inspired ways to help them come to know this is their Church and they have a vital role to play in preparing for the Savior's return.

As Jesus Christ becomes the focus of our lives, what we desire, and how we desire it, is forever altered. Conversion changes everything! It changes our nature "that we have no more disposition to do evil, but to do good continually." It changes how we spend our time, our resources; what we read, watch, listen to, and share. It even changes how we respond in a distinguished, academic, career-on-the-line interview.

kigsaad? SaDali, Sunod Kanakonga manwal, sa Apendiks A ug B, atong makita ang mga pagsugod og panag-istoryahanay ug mga leksiyon nga makapalig-on sa mga pamilya ug makasuporta sa mga magtutudlo ug mga lider sa ilang balaan nga pagkatinugyanan aron maandam ang kabataan nga maanaa sa dalan sa pakigsaad sa Dios sa tibuok kinabuhi.

Mahimong sama ni Jesukristo

Ikatulo, mahimong sama ni Jesukristo.

Diha sa Basahon ni Mormon, ang Manlu-luwas miawhag sa Iyang bag-ong gitawag nga mga disipulo sa pagsundog Kaniya nga mas duol kaayo kon posible: "Unsa nga matang sa mga tawo kamo angay nga mahimo? Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, gani sama kanako."

Unsaon nato sa pagtabang ang nabunyagan ug nakompirmahan nga kabataan nga matuman ang ilang responsibilidad sa pakigsaad nga mopundok sa ilang kaugalingon ug sa uban ngadto ni Jesukristo? Ang tibuok kinabuhi nga pagkadisipulo nagkinahanglan kanato nga "mahimong ... [tigtuman sa] pulong, ug dili kay magpaminaw ra."

Kon maghatag og mga pagdapit sa labing bata nga mga disipulo sa Ginoo, palihog gamita ang tanang kahigayonan aron sa pagpangulo nila, paggiya nila, ug paglakaw tupad nila, ug tabangi sila nga makaplagan ang Dalan. Pakigtambag kauban niining bililhong mga gagmayng bata samtang sila mag-andam sa pagtudlo, mopamatuod, mag-ampo, o magserbisyo aron sila masaligon ug makasinati og kalipay sa pagtuman sa ilang mga responsibilidad. Pangita og dinasig nga mga paagi sa pagtabang nila nga hinay-hinay nga makasabot nga kini ilang Simbahan ug sila adunay mahinungdanon nga tahas sa pagpangandam alang sa pagbalik sa Manluluwas.

Samtang ang atong kinabuhi nakatutok ni Jesukristo, unsa ang atong gitinguha, ug giunsa nato kini pagtinguha, mausab sa kahanngtoran. Ang pagkakabig makapausab sa tanan! Kini mousab sa atong kinaiyahan "nga kita wala nay tinguha sa pagbuhat og daotan, apan sa pagbuhat og maayo kanunay." Kini makapausab kon unsaon nato sa paggugol sa atong panahon, atong mga kapanguhaan; unsa ang atong basahon, tan-awon, paminawon, ug ipakigbahin. Kini gani mousab unsaon nato pagtubag sa halangdon, akademiko, interbiyo nga motino sa padulngan sa atong karera.

We need to infuse the Light of Jesus Christ into every corner of our lives. If we are not testifying to the veracity of His premortal godhood, His divine mission, and His prison-bursting Resurrection in our homes and in every single meeting of this Church, then our messages of love, service, honesty, humility, gratitude, and compassion can become nothing more than a jaunty pep talk of thoughtful living. Without Jesus Christ there is no power to change, no purpose to aspire to, and no reconciliation of the travails of life. If we become casual in our discipleship of Jesus Christ, it could be catastrophic for our children.

When we tell our children we love them, are we also telling them that their Father in Heaven and Savior Jesus Christ love them? Our love may comfort and inspire, but Their love can sanctify, exalt, and heal.

This Jesus should not be a fictional Jesus, or a simplistic Jesus, or a bodiless Jesus, or a casual Jesus, or an unknown Jesus, but a glorified, omnipotent, resurrected, exalted, worshipful, powerful Only Begotten Son of God, who is mighty to save. And as a young child in the Philippines compellingly testified to me one day, “We are worth saving!” In the sacred and holy name of Him “whom God hath set forth to be [the great] propitiation,” Jesus Christ, amen.

Kinahanglan natong isagol ang Kahayag ni Jesukristong adto sa matag bahin sa atong kinabuhi. Kon kita wala magpamatuod sa kamatuoran sa Iyang premortal nga Pagka-Dios, Iyang balaan nga misyon, ug sa Iyang makapalangkawas sa bilanggoan nga Pagkabanhawdiha sa atong mga panimalay ug sa matag miting niini nga Simbahan, nan ang atong mga mensahe sa gugma, pagserbisyo, pagkamatinuoron, pagkamapa-inubsanon, pagpasalamat, ug pagkamaluluy-on mahimo lamang usa ka madasigong pakigpulong sa manggihuna-hunaon nga pagpuyo. Kon wala si Jesukristo walay gahom nga mag-usab, walay katuyoan nga kab-oton, ug walay pakig-uli sa mga hagit sa kinabuhi. Kon kita dili kaayo magtagad sa atong pagkadisipulo ni Jesukristo, kini mahimong kaalaotan sa atong mga anak.

Kon atong sultihan ang atong mga anak nga gihigugma nato sila, ato ba usab silang gisultihan nga ang ilang Amahan sa Langit ug ang Manlu-luwas nga si Jesukristo nahigugma kanila? Ang atong gugma mahimong makahupay ug madasig, apan ang ilang gugma makabalaan, makabayaw, ug makaayo.

Kini nga Jesus kinahanglan dili usa ka hini-mo-himo nga Jesus, o usa ka yano nga Jesus, o usa ka walay lawas nga Jesus, o wala kaayo magtagad nga Jesus, o wala mailhi nga Jesus, apan usa ka gihimaya, makagagahom, nabanhaw, gibayaw, masimbahon, gamhanan, Bugtong nga Anak sa Dios, kinsagamhanan sa pagluwas. Ug sama sa usa ka bata sa Pilipinas nga lig-on nga nagpamatuod kanako usa ka adlaw, “Kita angay gayod nga luwason!” Sa sagrado ug balaan nga ngalan Niya “kinsa gihatag sa Dios nga mahimong [dako] nga pagpasig-uli,” si Jesukristo, amen.